

**RC OF UBAY SUMMARY OF ACTIVITIES  
 FEBRUARY 2021**

FEBRUARY 22, TO 27, 2021

1) DAILY RECORIDA FYI 7 HEALTH PROTOCOLS AND FOODS/SNACKS FOR 100 FRONTLINERS AND CONTACT TRACERS

**RECORIDA BATOK COVID-19**

**Pito (7) ka Health Commandments:**

1. Isul-ob/Magsul-ob kanunay sa sakto nga face mask
2. Magsul-ob og face shield sa lugar nga kinahanglang gamiton sama sa publikong lugar o daghang tawo
3. Dili makigtabi nga walay facemask ug dili mokaon sa sulod sa pang publikong sakyanan nga wala sa saktong distansya
4. Kinahanglang naa kanunay sa hamugaway ug may preskong huyohoy sa hangin nga lugar
5. Kanunay nga maghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig ug pwede sab og alcohol
6. Kon adunay gipamate, magpuyo una sa balay ug tawag sa RHU Hot Lines

**Smart# 0919 075 6977 | Globe# 0917 772 6799**

para mahatagan og medical advice.

7. Kanunayng naa sa saktong distansya amigos/amigas gikan sa usa (1) ka metro o molabaw pa aron malikayan and pagtakod sa COVID.

Hinaut unta nga kitang tanan magtinabangay aron malikayan ang pagdaghan sa nag positibo sa COVID-19 sa atong lungsod. Maghiosa kitang mobarog pagsolbad sa gisinati nato nga problema karon. Daghang Salamat sa pagsabot. Padayon sa pag-uswag Ubay!!!



USA KA HINGALANG PAHIMANGNO GIKAN SA ROTARY CLUB OF UBAY, BOHOL



<https://www.facebook.com/rotaryclubofubay/posts/3932902060064763>

## 2) PEACE AND CONFLICT PREVENTION RESOLUTION



<https://www.facebook.com/rotaryclubofubay/posts/3930637850291184>

3) POLISTINIC – MENTAL AND PHYSICAL AWARENESS CALISTHINICS TO CONCERN POLICE MGT. OF PNP UBAY.



<https://www.facebook.com/rotaryclubofubay/posts/3930637850291184>